

Goldilocks

Motshwantshi: Catherine Groenewald

E fetotswe ho tswa tshomong ya Scandinavia

Kotara 2 – Buka Kgolo 5



Sesotho




GAUTENG PROVINCE
EDUCATION
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

GGT 2030
GROWING GAUTENG TOGETHER



Eitse ka tsatsi le leng
ho na le bere tse tharo:
Ntate Bere, Mme Bere le
Ngwana Bere. Ba ne ba dula
ntlong e nyane morung.



Hoseng ho hong Ntate Bere a re, “Motoho wa rona o tjhesa haholo. Ha re tsamaye hanyane o ke o fole.”



Goldilocks le yena o ne a
tswile ho tsamaya kwa
ntle. A bona ntlo ya bere.
A kokota, a bula monyako a
be a kena kahare!



Goldilocks o ile a latswa
metoho yohle. O ile a robala
dibethe kaofela. “Ke rata
bethe e,” a bua jwalo. “E lokile
haholo.” Ke ha Goldilocks a ya
ho robala.



Bibere tse tharo tsa kgutla hae.



“Ke mang ya
ntseng a ja
metoho ya rona?”
ba bua jwalo ba
halefile.

“Ke mang ya
ntseng a robetse
dibetheng tsa
rona?” ho bua
Ngwana Bere.



“Ke yoo!”



Goldilocks a tshoha haholo!
A tlola a tswa betheng
ya Ngwana Bere a matha
haholo ka moo a ka kgonang!
Dibere ha di a ka tsa hlola di
mmona hape.



d

c



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ZENEX
FOUNDATION



Buka Kgolo ena e hlahiswa ke Wordworks. E qapilwe ke Jacqui Botha.
Fetolo ya leleme ho isa ho Sesotho ke Virginia Khumalo.
E hlophisitse ke Nonhlanhla Mahlobisa.

Buka Kgolo ena e sebedisa laesense ya Creative Commons 4.0 License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

